

MRHL / WRHL

Muška i Ženska Regionalna Rukometna Liga

STATUT LIGE

Osnivači:

Rukometni savez Srbije

Ракoмeтнa фeдeрaцијa нa Mакeдoнијa

Rukometni savez Crne Gore

Podgorica, maj 2026.

GLAVA I

OPŠTE ODREDBE

Član 1. — Naziv i sjedište

1. Osniva se Ženska regionalna rukometna liga pod nazivom Women's Regional Handball League (u daljem tekstu: WRHL) i Muška regionalna rukometna liga pod nazivom Men's Regional Handball League (u daljem tekstu: MRHL).
2. Sjedište WRHL i MRHL (u daljem tekstu: Liga) je u Podgorici, Crna Gora.
3. Liga djeluje u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore, pravilima Međunarodne rukometne federacije (IHF) i Evropske rukometne federacije (EHF).

Član 2. — Pravni status i model vlasništva

1. Liga se organizuje po modelu identičnom osnivanju SEHA (Southeast European Handball Association) lige, u vlasništvu nacionalnih rukometnih saveza koji participiraju u njenom osnivanju.
2. Osnivači Lige su: Rukometni savez Srbije, Рукoметна федерација на Македонија i Rukometni savez Crne Gore (u daljem tekstu: Savezi osnivači).
3. Radi organizacije i operativnog vođenja Lige, tri Saveza osnivača osnivaju privredno društvo (u daljem tekstu: Firma) sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora, koje organizuje i administrira Ligu.
4. Firma posluje u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore. Tri Saveza osnivača su ravnopravni suvlasnici Firme — svaki Savez osnivač posjeduje jednak vlasnički udio (jedna trećina), kao i jednak udio u upravljanju i raspodjeli prihoda Lige.
5. Pristupanje novih saveza osnivača moguće je odlukom Skupštine Lige, uz odgovarajuću izmjenu vlasničke strukture Firme i uz uslov da novi savez prihvata sva prava i obaveze utvrđene ovim Statutom.

Član 3. — Misija i ciljevi

1. Misija Lige je unapređenje i razvoj regionalnog rukometnog takmičenja na prostoru jugoistočne Evrope, uz promoviranje sportskih vrijednosti, fer-pleja i sportskog integriteta.
2. Ciljevi Lige su: organizovanje kvalitetnog regionalnog takmičenja za muške i ženske rukometne klubove; unapređenje kvaliteta igre i sportske infrastrukture; razvoj medijskog i komercijalnog potencijala regionalnog rukometa; jačanje saradnje između saveza i klubova u regionu.
3. Liga djeluje neprofitno, a eventualni višak prihoda reinvestira se isključivo u razvoj Lige i rukometnog sporta.

Član 4. — Usklađenost sa EHF

1. Liga je osnovana i djeluje u punoj koordinaciji sa Evropskom rukometnom federacijom (EHF). Sva takmičarska pravila, kalendar takmičenja i organizacioni propisi usklađeni su sa pravilima i smjernicama EHF-a.
2. Klub koji učestvuje u Ligi ne smije preuzimati obaveze prema Ligi koje bi bile u suprotnosti sa njegovim obavezama prema EHF-u ili nacionalnom savezu. U slučaju kolizije, obaveze prema EHF-u i nacionalnom savezu imaju primat.
3. Liga je dužna da blagovremeno uskladi kalendar takmičenja sa zvaničnim EHF kalendarom takmičenja za svaku sezonu.

GLAVA II

ORGANI UPRAVLJANJA

Član 5. — Organi Lige i Firme

1. Organi upravljanja Ligom su: Skupština Lige, Upravni odbor, Direktor, Komesar za takmičenje, Komesar za suđenje, Komesar za bezbjednost i Disciplinska komisija.
2. Skupština Lige je najviši organ upravljanja Ligom i donosi sve ključne odluke o takmičarskim, strateškim pitanjima i izmjenama Statuta.
3. Upravni odbor Lige je istovremeno i upravni odbor Firme. Upravni odbor je izvršni organ koji sprovodi odluke Skupštine i rukovodi radom Lige i Firme.
4. Direktor Firme je istovremeno i direktor Lige. Komesar za takmičenje, Komesar za suđenje, Komesar za bezbjednost i Disciplinska komisija su stručna i nadzorna tijela koja imenuje Upravni odbor.

Član 6. — Skupština Lige

1. Skupštinu Lige čine predstavnici svih 10 klubova učesnika — po jedan ovlašćeni predstavnik svakog kluba. Svaki klub učesnik ima jedan glas.
2. Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje (redovna sjednica), a po potrebi i vanredno na zahtjev najmanje jednog Saveza osnivača ili najmanje jedne trećine klubova učesnika.
3. Skupština donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova, osim u slučajevima predviđenim ovim Statutom za koje se zahtijeva kvalifikovana većina.
4. Za izmjenu Statuta, pristupanje novih saveza osnivača i prestanak rada Lige potrebna je, pored odluke Skupštine, i jednoglasna saglasnost sva tri Saveza osnivača kao vlasnika Firme.

Član 7. — Upravni odbor

1. Upravni odbor čini po jedan predstavnik svakog Saveza osnivača. Predsjedavajući Upravnog odbora bira se rotacijom na period od jedne sezone.
2. Upravni odbor Lige istovremeno je i upravni odbor Firme i u tom svojstvu odgovoran je za poslovanje Firme u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore.
3. Upravni odbor: priprema prijedloge odluka za Skupštinu, usvaja takmičarski pravilnik i disciplinski pravilnik, donosi finansijski plan i završni račun Firme, imenuje i razrješava Direktora, i odlučuje o prijemu novih klubova učesnika.
4. Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje. Odluke Upravnog odbora donose se konsenzusom; u slučaju nepostizanja konsenzusa, pitanje se upućuje Skupštini Lige.

Član 8. — Direktor

1. Direktora Firme imenuje Upravni odbor. Direktor Firme je istovremeno i direktor Lige.
2. Direktor rukovodi svakodnevnom poslovanjem Firme i Lige, zastupa Firmu i Ligu u pravnom prometu, priprema dokumentaciju za sjednice organa Lige i stara se o sprovođenju odluka Upravnog odbora i Skupštine.
3. Za svoj rad Direktor odgovara Upravnom odboru Lige, koji je ujedno i upravni odbor Firme.
4. Mandat Direktora traje dvije sezone, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Član 9. — Komesar za takmičenje

1. Komesar za takmičenje rješava sve sporove i pitanja vezana za organizaciju takmičenja, primjenu takmičarskog pravilnika i utvrđivanje konačnih takmičarskih rezultata.
2. Komesara imenuje Upravni odbor na period od dvije sezone, sa mogućnošću ponovnog imenovanja. Komesar ne smije biti u direktnom sukobu interesa sa klubovima učesnicima.
3. Odluke Komesara za takmičenje konačne su u prvom stepenu. Žalba na odluku Komesara podnosi se Arbitražnom sudu pri nadležnoj sportskoj organizaciji.

Član 10. — Komesar za suđenje

1. Komesara za suđenje imenuje Upravni odbor na period od dvije sezone, sa mogućnošću ponovnog imenovanja. Komesar mora posjedovati odgovarajuće sudijske ili delegatske kvalifikacije priznate od strane nacionalnog saveza ili EHF-a.
2. Komesar za suđenje: nominuje i delegira sudije i delegate na utakmice Lige, prati i ocjenjuje kvalitet suđenja, organizuje edukaciju i kontrolu sudija, i predlaže Upravnom odboru listu sudija i delegata za svaku sezonu.
3. Komesar za suđenje podnosi izvještaj o suđenju Upravnom odboru nakon svakog kola, a u slučaju ozbiljnih nepravilnosti i bez odlaganja.
4. Za svoj rad Komesar za suđenje odgovara Upravnom odboru.

Član 11. — Komesar za bezbjednost

1. Komesara za bezbjednost imenuje Upravni odbor na period od dvije sezone, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

2. Komesar za bezbjednost: utvrđuje minimalne bezbjednosne standarde za organizaciju utakmica, vrši procjenu rizika za utakmice povišenog rizika, koordinira sa klubovima domaćinima i nadležnim organima reda, i nadzire sprovođenje bezbjednosnih mjera na utakmicama Lige.
3. Komesar za bezbjednost ovlašten je da, u slučaju neispunjavanja bezbjednosnih standarda, predloži Upravnom odboru ili Disciplinskoj komisiji odgovarajuće mjere, uključujući igranje utakmice bez prisustva publike ili na neutralnom terenu.
4. Za svoj rad Komesar za bezbjednost odgovara Upravnom odboru.

Član 12. — Disciplinska komisija

1. Disciplinska komisija vodi disciplinski postupak u prvom stepenu i izriče disciplinske sankcije u skladu sa Disciplinskim pravilnikom Lige.
2. Disciplinsku komisiju čine tri člana koje imenuje Upravni odbor, od kojih najmanje jedan mora biti diplomirani pravnik. Ni jedan član ne smije biti u direktnom sukobu interesa sa stranama u postupku.
3. Disciplinska komisija postupi po službenoj dužnosti, na osnovu izvještaja delegata, Komesara za suđenje ili Komesara za bezbjednost, te na prijavu kluba ili organa Lige.
4. Na odluke Disciplinske komisije dopuštena je žalba Upravnom odboru u rokovima i po postupku predviđenim Disciplinskim pravilnikom. Odluka Upravnog odbora konačna je u okviru Lige.

GLAVA III

KLUBOVI UČESNICI

Član 13. — Uslovi za učešće

1. Pravo učešća u Ligi imaju profesionalni rukometni klubovi iz država čiji je savez Savez osnivač Lige, koji ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o takmičenju.
2. Klub koji učestvuje u Ligi mora biti registrovan pri nacionalnom savezu i imati uredno izmirene sve finansijske i administrativne obaveze prema nacionalnom savezu i EHF-u.
3. Klub je dužan potpisati Izjavu o prihvatanju učešća i Ugovor o učešću najkasnije 60 dana prije početka sezone.

Član 14. — Prava klubova učesnika

1. Klub koji učestvuje u Ligi ima pravo na: ravnopravno takmičenje u skladu sa takmičarskim pravilnikom, raspodjelu prihoda od takmičenja prema važećem finansijskom modelu, učešće u radu tijela Lige na način predviđen ovim Statutom, i blagovremeno dostavljanje svih relevantnih informacija vezanih za takmičenje.
2. Klub ima pravo žalbe na sve odluke organa Lige u rokovima i po postupku predviđenim disciplinskim pravilnikom.

Član 15. — Obaveze klubova učesnika

1. Klub je dužan: poštovati odredbe ovog Statuta, takmičarskog pravilnika i disciplinskog pravilnika; izmirivati sve finansijske obaveze prema Ligi u propisanim rokovima; obezbjeđivati adekvatan nivo organizacije domaćih utakmica i bezbjednosti na svim utakmicama; poštovati principe fair-playa i sportskog integriteta.
2. Klub ne smije prenositi prava i obaveze iz Ugovora o učešću na treće lice bez prethodne pisane saglasnosti Upravnog odbora.

GLAVA IV

FINANSIJE I RASPODJELA PRIHODA

Član 16. — Finansijski model

1. Liga se finansira iz sljedećih izvora: kotizacije klubova učesnika, prihoda od sponzorstva i marketinga, prihoda od prava prijenosa (streaming i TV), prihoda od ulaznica i manifestacija, i donacija i grantova.
2. Visina kotizacije klubova učesnika utvrđuje se odlukom Upravnog odbora za svaku sezonu, najkasnije 90 dana prije početka sezone.
3. Finansijsko poslovanje Lige podliježe godišnjoj reviziji od strane nezavisnog revizora koga imenuje Skupština.

Član 17. — Raspodjela prihoda

1. U slučaju da Firma na kraju poslovne godine ostvari višak prihoda nad rashodima, taj višak Lige raspoređuje se prema modelu koji usvaja Skupština Lige za svaku sezonu, a koji se temelji na sljedećim principima: određeni dio prihoda raspoređuje se ravnopravno svim klubovima učesnicima, dio se raspoređuje prema takmičarskim rezultatima, a dio se reinvestira u razvoj Lige.
2. Finansijski model raspodjele prihoda sastavni je dio Ugovora o učešću i dostavlja se klubovima najkasnije 60 dana prije početka sezone.

GLAVA V

TAKMIČENJE

Član 18. — Takmičarski format

1. Format takmičenja za svaku sezonu utvrđuje Upravni odbor i objavljuje se zajedno sa kalendarom takmičenja najmanje 60 dana prije početka sezone.
2. Sezona 2026/27 igra se u modifikovanom formatu sa dvije grupe od po 5 klubova, uz završni turnir Final 4. Top 2 kluba iz svake grupe direktno se plasiraju u Final 4.
3. Od sezone 2027/28 Liga se igra u punom dvokružnom sistemu — jedna liga od 10 klubova, 18 takmičarskih kola i završni turnir Final 4.

Član 19. — Kalendar takmičenja

1. Kalendar takmičenja mora biti usklađen sa zvaničnim EHF kalendarom takmičenja.
2. Liga je dužna da kalendar takmičenja objavi i dostavi svim učesnicima najmanje 60 dana prije početka sezone.
3. U slučaju kolizije sa EHF kalendarom ili kalendarom nacionalnog saveza, Liga je dužna prilagoditi termina takmičenja, bez naknade štete prema klubovima.

Član 20. — Final 4

1. Završni turnir Final 4 organizuje se svake sezone, u terminu i na lokaciji koju utvrđuje Upravni odbor.
2. Lokacija Final 4 određuje se godišnjim pozivom za kandidaturu koji raspisuje Upravni odbor. Prednost ima ponuda koja garantuje najviše organizacione standarde.
3. Sve prihode od Final 4 turnira prima Liga i raspoređuje ih prema važećem finansijskom modelu.

GLAVA VI

BEZBJEDNOST I INTEGRITET

Član 21. — Bezbjednost

1. Klub domaćin odgovoran je za bezbjednost svih učesnika na utakmici — igrača, zvaničnika, sudija i navijača — u skladu sa propisima nacionalnog saveza i standardima EHF-a.
2. Liga je ovlašćena da, u slučaju neispunjavanja standarda bezbjednosti, izrekne sankciju domaćinu, uključujući igranje utakmice bez prisustva publike ili na neutralnom terenu.

Član 22. — Integritet i fer-plej

1. Svaki učesnik u takmičenju obavezan je poštovati principe sportskog integriteta i fer-pleja.
2. Dogovaranje ishoda utakmice, korupcija, doping i svaki oblik manipulacije rezultatima predstavljaju najteže povrede ovog Statuta i sankcionišu se u skladu sa disciplinskim pravilnikom, uz prijavu nadležnim organima.
3. Liga sarađuje sa nacionalnim savezima i EHF-om u prevenciji i borbi protiv svih oblika korupcije i manipulacije u sportu.

GLAVA VII

IZMJENE STATUTA I PRESTANAK RADA

Član 23. — Izmjene Statuta

1. Prijedlog izmjena Statuta može podnijeti svaki Savez osnivač, u pisanoj formi, najmanje 30 dana prije sjednice Skupštine na kojoj se o prijedlogu odlučuje.
2. Izmjene Statuta usvajaju se jednoglasnom odlukom svih Saveza osnivača na sjednici Skupštine.

Član 24. — Prestanak rada Lige

1. Odluku o prestanku rada Lige donosi Skupština jednoglasnom odlukom svih Saveza osnivača.
2. U slučaju prestanka rada, imovina Lige raspodjeljuje se ravnopravno između Saveza osnivača, nakon izmirenja svih obaveza prema trećim licima.
3. O prestanku rada obavještavaju se svi klubovi učesnici, EHF i nadležni nacionalni savezi, najkasnije 6 mjeseci unaprijed.

GLAVA VIII**ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE****Član 25. — Primjena propisa**

1. U svim pitanjima koja nisu regulisana ovim Statutom primjenjuju se pravila EHF-a, IHF-a i zakonodavstvo Crne Gore.

2. Takmičarski pravilnik i disciplinski pravilnik donosi Upravni odbor i sastavni su dio ovog Statuta.

Član 26. — Stupanje na snagu

1. Ovaj Statut stupa na snagu danom potpisivanja od strane svih Saveza osnivača na osnivačkom sastanku.

2. Osnivački sastanak Saveza osnivača održat će se 20. maja 2026. godine u Podgorici, Crna Gora.

3. Do usvajanja takmičarskog pravilnika, finansijskog modela i ostalih akata, Upravni odbor je ovlašten donositi privremene odluke neophodne za organizaciju sezone 2026/27.

Za Saveze osnivače:

Rukometni savez Srbije	Ракометна федерација на Македонија	Rukometni savez Crne Gore
<i>Ovlašćeni potpisnik</i> Podgorica, 20. maj 2026. M.P.	<i>Ovlašćeni potpisnik</i> Podgorica, 20. maj 2026. M.P.	<i>Ovlašćeni potpisnik</i> Podgorica, 20. maj 2026. M.P.